



Mia na Moozie

Xitori Xa Musa

Hi Shweta Bala

Swifaniso swi endliwe hi Sahana Bala



Edorobeni lerikulu, a ku tshama nhwanyana la vuriwaka Mia. Mia a a swi tsakela ku tlanga, ku cina ni ku yimbelela. Hinkwavo va vaakelani a va n'wi tsakela Mia hikwalaho ka langutelo rakwe ro tsaka eka vanhu. Mia a a xeweta vanhu hi ntsako naswona na vona a va n'wi xeweta hi ku n'wayitela.



Siku rin'wana, Mia a a ri karhi a famba-famba ephakeni a khome khapu ya pulasitiki ya mati ni nkwama wa tichipisi emavokweni yakwe. Loko se a hetile, u ti lahlele ehansi ematshan'weni yo ti lahlele exigwitsirisini xo tlherisela swilo leswi nga tirhisiwangiki. Un'wana wa vanghana va Mia, Emily, u vone swiendlo swa yena, naswona u hlamarile swinene ku vona thyaka ra yena.

U tshinele eka Mia kutani a vutisa, "Ha yini u lahlele thyaka ebyanyini?"

Mia u hlamule a ku, "A ku nga ri na xigwitsirisi xa thyaka lexi nga ekusuhi, kutani ndzi xi lahlele kwalaho."

"Wa sweswi a wu fanelanga u endla sweswo, Mia. Swi bihile eka mbango." ku vule Emily.

"A ku ri swiphemu swimbirhi ntsena swa thyaka." Mia u vule tano.

"Xana a wu ta swi endla sweswo endlwini ya wena? Ku siya swiphemu swimbirhi swa thyaka?"

Anakanya hi mhaka leyi Mia, ndza swi tiva leswaku ku nga ri khale u ta endla xiboho lexinene."

Emily u tlhele a sungula ku famba a tlhelela ekaya ra yena kutani Mia a sungula ku ehleketa hi leswi a swi endla.



Vusiku byebyo, Mia u lorha norho wo hlarisa swinene lowu a tshameke a lorha. Eka norho wa yena, Mia u tshineleriwile hi homu leyi vuriwaka Moozie.

Moozie u titvisile, "Hello Mia! Mina ndzi Moozie. U nga vi kona chava! Ndzi fanele ndzi vulavula na wena hi leswi humeleleke ephakeni."

Mia u vutisile, "Ha yini xiphemu lexitsongo xa thyaka xi ri xikulu swonghasi lexi karhataka?"

"Leswi u swi endleke swi bihile eka mbango. Tana na mina na hina va ta ya etindhawini to hambana-hambana va ya vona ndlela leyi va titwaka ha yona hi thyaka."

Mia u pfumerile kutani va sungula ku famba hi ndlela yin'wana.



Loko va ri karhi va famba ekhwatini, Mia u vone ximanga lexi vulavulaka hi gome xi hlambela exidziveni.

Mia u n'wi vutisile, "Xana mhaka ya yini Manana Swan?"

Ximanga xi hlamula xi ku, "Ku ni thyaka ro tala swinene exidziveni laha ndzi dyaka ni ku hlambela kona. Vo tala va hina hi sala hi ri ni ndlala hikwalaho ka thyaka. Hakunene ndzi navela onge vanhu va nga tshika ku lahlela thyaka va sungula ku pfuna mbango.

Swivumbiwa swo tala a swi ta va swi hanya naswona swi tsakile loko swi pimanisiwa ni swa sweswi."

Mia a a ri ni gome swinene loko a vona ximanga lexi xa xisiwana ni ku twa ntsheketo wa xona lowu khomisaka gome.



Hi ku hatlisa, Moozie na Mia va rhendzelekile va nghena ekhwatini, laha ndlela leyi a yi kongoma kona va vona, kutani a vona murhi lowu tsaneke swinene lowu nga ni marhavi yo olova lama lengalengaka eka wona. Mia u vutisile murhi, “Ha yini u vilela ngopfu Mr.Tree?”

Murhi wu hlamule wu ku, “Vo tala va hina hi tshike ku humesa mihandzu hikwalaho ka thyaka hinkwaro leri hi sivelaka ku kuma swakudya. Vo tala va hina hi sungula ku vabya ni ku tsana. Ku nga ri khale hi ta famba hi laha ku nga heriki loko mukhuva lowu wo lahlela thyaka wu ya emahlweni. Hi endlela vanhu swo tala. Hi va nyika tiphaki ta rixaka laha va nga vonaka ntumbuluko wo hlamarisa. Hi va nyika moya wo hefemula, tihunyi ta tindlu ta vona, ni ndhawu ya swiharhi ni swinyenyana, hambi swi ri tano va hambeta va hi vavisa.”

Mia u tshovekile mbilu loko a vona murhi wa xisiwana wu xaniseka swinene.



Endzhaku ko rhurisa murhi hi laha a nga kotaka ha kona, Mia na Moozie va vone xinyenyana xa xinghana, xi ri karhi xi rila ehenhla ka rhavi ra murhi.

Mia u huwelerile, "Xana i yini xinyenyana? Ha yini u rila?"

Xinyenyana xi hlamula xi ku: "A ndzi ri eku hloteni ka swakudya loko ndzi vona nchumu wo karhi ehansi. A ndzi ehleketa leswaku i swakudya swo karhi leswi ndzi nga swi phamelaka swinyenyana swa mina. Swi hundzuke thyaka naswona sweswi swihlangi swa mina swa vabya. Leswi hinkwaswo swi vangiwa hi vanhu lava lahlelaka thyaka. Ha yini vanhu va boheka ku lahlela thyaka ehansi ematshan'weni yo ri veka exigwitsirisini xo ttherisela swilo leswi nga tirhisiwangiki?"



Mia u hlamarile swinene a sungula ku rila a vona ku onhaka hinkwako loku a ri xiphemu xa kona. U swi xiyile leswaku loko yena ni van'wana va ya emahlweni ni mahanyelo lawa yo chavisa, mbango wu ta onhiwa. U swi xiyile leswaku a a endla leswi a nga swi xiyanga hambu ku ri ku swi xiya!

Mia u huwelerile eka Moozie, "Sweswi ndza swi twisisa leswi ndzi swi endleke swo biha. Ndzi fanele ndzi khoma Misava ku fana na kaya ra mina. Ndza khensa Moozie ku ndzi komba ku rhendzeleka na ku ndzi endla ndzi swi xiya."

Moozie u hlamurile a ku, "Ndza tsaka leswi u swi twisisaka leswi ndzi ringetaka ku swi endla vula. Tsundzukani ku va ni musa minkarhi hinkwayo ni ku hlayisa mbango!"



Loko alamu yi rila, Mia u pflake a ri karhi a voninga naswona a tsakile hikuva a a swi tiva ku endla leswaku Misava yi va ndhawu yo antswa. Mia u sungurile ntlawa wa mbango naswona u avelane vutivi bya yena mayelana na ku hlayisa mbango. Loko a languta ehenhla exhibakabakeni, Mia u vone Moozie a n'wayitela ehansi eka yena.

Makumu

Malunghana ni vatumbuluxi va Mia na Moozie:

Shweta Bala a ri na khume ra malembe hi 2020 loko a tsala "Mia na Moozie" naswona a ri xichudeni xa giredi ya vuntlhanu exikolweni xa le ka inthanete - Laurel Springs School.

Sahana Bala, sesi wa Shweta, u kombisile xitori lexi loko a ri na malembe ya 15 naswona a ri xichudeni xa giredi ya vu-9 exikolweni xa le henhla xa Lynbrook eSan Jose, California.

Mintirho ya vona ya musa eka Moozie na Children's Kindness Network hi leyi:

Switori:

- Mia na Moozie
- Vutlhari bya Moozie bya Musa
- Marito Ya Moozie Lamanene
- Moozie na Xirhendzevutani

Xithokovetselo:

- Xithokovetselo xa Moozie

Swivutiso: .

- Moozie Ku lavisisa marito
- Pfuxeta marito

Tiphositara (ti endliwile ka ha ri na nkarhi hi nkarhi wa ntungu wa Covid):

- Moozie U Ri Ambala Xisirhelelo
- Moozie U Hlantswa Mavoko

Moozie na Xitsotswana Lexikulu xo Biha

Big Moozie homu yi na musa hilaha swi nga kotekaka hakona.
A ku na xivumbiwa xin'wana lexi nga ni musa ku n'wi tlula.

A a ri ekaya exigwitsirisini siku rin'wana ra mpfula, hinkwavo lava a
a tshama na vona va ri karhi va rhurhumela.

Tinguluve a ti ri karhi ti rhurhumela ti endla tiphayi ta ndzhope.
Tihanci a ti ri karhi ti rhurhumela ti tlhela ti tsutsuma hi ku tikukumuxa.

Timbuti a ti ri karhi ti butana hi ku titsakisa.
Nkuku wa manana wa khale u quack "Un'wana na un'wana Tsutsuma!"

"Ku onhaka yini maaaay ha vutisa?" ku vula timbuti leti a ti ri exigwitsirisini.
Duck u quacked, "I xitsotswana naswona a ndzi vuli ku alarm, .

Kambe xitsotswana lexi i xikulu, xikulu ngopfu eka swakudya swo olova."
Horse u rhurhumerile, "Ndzi ta yi squish so just stand yourself back."

Tinguluve ti oinked, "Oh yuck, xexo i xitsotswana lexikulu xo biha lexi
nga na timhondzo timbirhi, hairy feelers eka black beetle mug!"

Horse u tlakusile nenge wa yena wu ri na misiha naswona wu omile,
Homu yi huwelela, "Moozie! tana hi ku hatlisa eka mhangu!"

Moozie u huwelerile, "yima!" loko xirhendzevutana xa hanci xi ri karhi xi wela ehansi.
Swiharhi hinkwaswo swi khome moya, swi hlengeletanile swi rhendzeleka.


Moozie u rhurhumerile hi thyaka kutani xitsotswana lexikulu xi gayela xi huma.
Swiharhi hinkwaswo swi hefemute hi matimba kutani swi huwelela!

"Oh goodness!, hi rivaleli... Moozie u hi byerile leswaku hi yima Kambe switsotswana
leswikulu swa quirky naswona swa chavisa, a swi tano ke?"

Moozie u sungurile hi rito ra yena ro olova ra musa,
"Switsotswana, ku fana na tibuku, a swi nge avanyisiwi hi ku languteka ntsena.

Hi fanele ku languta swinene hi vona hambi ku ri switsotswana swi nga va swinene.
Ku lava leswinene i hinkwaswo tani hi minkarhi hinkwayo hi fanele ku endla tano.

Switsotswana swinga pfuna eka un'wana na un'wana, wa
vona, swina ndzhawu ya swona eMisaveni kufana na wena, kufana na mina."



Moozie na Xirhendzevutani

Hi Shweta Bala

Swifaniso swi endliwe hi Sahana Bala



“Eku heteleleni swi fikile laha! Pfuka Azaan!” ku huwelela Ayana loko a ri karhi a hoxa swifunengeto swa yena ehansi.

A ku ri mixo wo kufumela wa ximumu naswona Ayana a a tsakile hikuva namuntlha a ku ri siku ro hlawuleka swinene. Ayana na Azaan a va ri mawele. Minkarhi hinkwayo Ayana a a landzela ntumbuluko wa yena, kasi Azaan a a ri munhu wo ehleketa hi ndlela leyi twisisekaka. A va swi tsakela ku endla hinkwaswo swin'we... hinkwaswo handle ko pfuka nimixo.

Azaan u hluvule swiambalo swa yena hi ku nonoka kutani a ololoka. “I yini lexi nga laha? Xana ndzi nga tlhelela emubedweni?”

“Xana wa hleka!” Ayana u huwelerile hi ntsako. “Namuntlha i siku ra hina ro velekiwa!”

Azaan hi xitshuketa u sungule ku n'wayitela swinene.

“Oho! Ndzi rindze nkarhi wo leha swinene siku leri! A hi rheleleni hi ya dya swakudya swa nimixo ivi endzhaku u titsakisa swinene!” Azaan u huwelerile.

Ayana na Azaan va sungule ku famba swin'we, va ehleketa hi ku titsakisa hinkwako loku a va ta va na kona.



Lembe na lembe, hi siku ra vona ro velekiwa, vatswari va vona a va va teka va ya hlalela serekisi leyi va yi tsakelaka: The Circus of Fun.

“Ntlangu lowu wa siku ra ku velekiwa wu ta va lowunene ngopfu ku fikela sweswi!” Ayana u huwelerile a ri karhi a dya ti pancake ta yena. “Ndzi twe va endla nkombiso wo hlawuleka ni tindlopfu!”

Tata wa vona u hlamurile, a ri karhi a n'wayitela, “Ku tlhela ku va na nchumu wun'wana lowu nga ta endla leswaku riendzo leri ri va lerinene eka n'wina havumbirhi bya n'wina. Hi pfumeleriwe ku ya endzhaku ka xiteji hi ya hlangana ni vadyondzisi va tiserekisi!”

Ayana u hetelele a wise pulati ya yena etafuleni hi ku twa leswi. Vona havumbirhi bya vona a va swi navela swinene ku famba. Duo leyi yi hatlise yi dya swakudya swa yona swa nimixo yi kongoma emovheni.



Loko va fika kwalaho, a va ri ni awara ku nga si sungula nkombiso, kutani va endle xiboho xo endzela ndhawu yoleyo. Loko va ri karhi va famba-famba, Azaan u vone ximanga lexi karhaleke ehansi lexi a xi nga ha koti ku tshukatshuka. Ayana na Azaan va hatle va tsutsumela ku ya pfuna xiharhi lexi xa xisiwana. Va tlakula ximanga hi vukheta va xi veka ehenhla ka mubedo wo olova wa byanyi lowu nga endzhutini. Ayana u kumile bodlhela ra mati na ti acorns tin'wana ehansi, a ti veka emahlweni ka ximanga. Hi ku hatlisa ximanga xi sungule ku ololoka xi tlhela xi nwa mati. Kutani yi kume matimba yo karhi kutani yi sungula ku famba. Homu leyi khathalelaka leyi vuriwaka Moozie yi vone swiendlo leswi yi ri ekhwatini leri a yi tumbele eka rona ekusuhi naswona a yi swi tiva leswaku Ayana na Azaan hi vona vanhu lava a va ta ponisa swiharhi leswi xanisiweke eserekisini. Moozie u endle xiboho xo yimela leswaku nongonoko wu hela ivi a vulavula na vona.



Loko tikheteni ti pfuleka, Ayana na Azaan va hlamarile ku swi vona tindlopfu ti rhendzeleka ehenhla ka mabilomu, swiharhi swi tlula-tlula swi va swirhendzevutana naswona vampfampfarhuti va swiendlo swo tala va yima hi mavoko. Endzhaku ka ntlangu wo hlamarisa, Ayana na Azaan va byele vatswari va vona leswaku va ta vuya endzhaku ka timinete ti nga ri tingani kutani va ya endzhaku ka xiteji, laha va nga vona Moozie. Azaan a ri kusuhi no huwelela, kambe Moozie u n'wi yimise kutani a titivisa.

Moozie u vule hi ku rhula, "Hello Ayana na Azaan. Ndzi kombela mi nga chavi. Mina ndzi Moozie. Hambileswi serekisi yi tsakisaka ku yi hlalela, a yi tsakisi eka swiharhi leswi yi endlaka. Havumbirhi bya n'wina mi vonaka mi ri vana va musa swinene naswona mi tlharihile. Tana na mina ndzi ta hlamusela."

Azaan a a pfilunganyekile leswaku ha yini serekisi yi vavisa swiharhi naswona why a fanele a famba na Moozie kambe endzhaku ka loko Ayana a n'wi kuceterile, u hetelele a pfumerile ku famba.



Loko va ri karhi va famba ekule endzhaku ka xiteji, va tumbele endzhaku ka kheteni naswona u vone swiharhi swi biwa ni ku vaviseka leswaku a ta endla vukanganyisi. Tindlopfu a ti ri karhi ti rhurhumela na tindlopfu a ti ri karhi ti huwelela.

Ayana, Azaan na Moozie va tshamile nkarhi wo leha va vona leswaku swiharhi a swi nga dyisiwi ku kondza swi endla swiendlo swa swona. Va xiye leswaku swiharhi na swona a swi nga tsakanga hi ku endla vukanganyisi. A swi tika swinene ku hlalela tindlopfu ti ri karhi ti biwa hikwalaho ko ka ti nga ringaniseli eka mabilomu lama rhetaka ni tindlopfu leti a ti nga tluli hi le ka swirhendzevutana leswitsongo.

Ayana a ri kusuhi no pfurha hi mihloti, kambe endzhaku Moozie u vule leswaku, “Swiharhi leswi swi khomiwa onge a hi xivumbiwa lexi hanyaka. Havumbirhi bya n’wina mi nga pfuna. Swiharhi leswi swi hundza eka swo tala leswaku swi tsakisa vanhu lava taka ku ta tihungasa.”



Ayana na Azaan va endle xiboho xo lawula.

Ayana u huwelerile, “Yimani! U nga vavisi swifuwo!”

Muleteri u te, a pfilunganyekile, “U endla yini laha? A wu tano ku vuriwa leswaku u kona laha. U fanele u va endhawini ya le ndzhaku ka xiteji ya mutlangi!” Azaan u huwelerile, “Hi yingise ntsena! A wu fanelanga u vavisa swiharhi.”

Muleteri u hlamurile a ku, “Swiharhi leswi a swi nge yingisi nikatsongo!” Azaan a hlamula a ku: “Sweswo swi vangiwa hikuva a wu va khomi ku fana ni swiharhi. U va vavisa naswona a wu va hakeli hambi ku ri hikwalaho ka matshalatshala ya vona. Swiharhi swi na mintlhaveko yo fana na hina. Xana u nga tirha u nga ri na swakudya kumbe ku wisa endhawini, leyi nga riki ndhawu ya wena ya ntumbuluko? Naswona, ku engetela kwalaho, endla nchumu lowu u nga wu tsakeriki hakunene?”




Muleteri u hefemute hi matimba kutani a ehleketa hi mhaka leyi. Eku heteleleni u endle xiboho xa leswaku va lulamile.

Ayana na Azaan havambirhi va vule swin'we, "Tsundzukani ku va ni musa eka swiharhi!"

Muleteri u n'wayitele kutani a vula leswaku, "Ndza khensa ku va u ndzi tsundzuxe. Khale a ndzi ri ni musa swinene eka swiharhi naswona sweswi ndzi langute! Ndzi va ba hi swibakele ndzi va ba. Hakunene ndzi ta va khoma ku antswa. Tanihi leswi n'wina vana mi ndzi tsundzuxaka ndlela leyi mudyondzisi wa swiharhi wa xiviri a faneleke a va xiswona, xana mi nga swi tsakela ku peta swiharhi?"

Ayana na Azaan va hatle va pfumela kutani va fika va petsa swiharhi hinkwaswo hi xin'we-xin'we. A va tsakile swinene ku vona leswaku swiharhi a swi nga ha ta khomiwa hi ndlela yo biha.



Loko va ri karhi va tlhelela emovheni, va byele vatswari va vona hinkwaswo leswi humeleleke.

Ayana u engeterile, “Enkarhini lowu taka, swi njhani loko hi ya esafari laha swiharhi swi ntshunxiwaka laha swi tshamaka kona?”

Manana wa vona u va nyike n'wayitelo wo tinyungubyisa. U hlamurile a ku, “Kunene. ndzi ehleketa sweswo i ndlela yo hlamarisa. Hi ndlela leyi, i yini lexi endleke leswaku u hlawula safari ku tlula tiserekisi?”

“Oho, a ku ri ntsena eka ntokoto wa hina wa le ndzhaku ka xiteji.” Azaan u hlamurile, a ehleketa hi Moozie.

Malunghana ni vatumbuluxi va Moozie na Circus:

Shweta Bala a ri na khume ra malembe hi 2020 loko a tsala "Moozie na Circus" naswona a ri xichudeni xa giredi ya vuntlhanu exikolweni xa le ka inthanete - Xikolo xa Laurel Springs.

Sahana Bala, sesi wa Shweta, u kombisile xitori lexi loko a ri na malembe ya 15 naswona a ri xichudeni xa giredi ya vu-9 exikolweni xa le henhla xa Lynbrook eSan Jose, California.

Mintirho ya vona ya musa eka Moozie na Children's Kindness Network hi leyi:

Switori:

- Mia na Moozie
- Vutlhari bya Moozie bya Musa
- Marito Ya Moozie Lamanene
- Moozie na Xirhendzevutani

Xithokovetselo:

- Xithokovetselo xa Moozie

Swivutiso: .

- Moozie Ku lavisisa marito
- Pfluxeta marito

Tiphositara (ti endlwile ka ha ri na nkarhi hi nkarhi wa ntungu wa Covid):

- Moozie U Ri Ambala Xisirhelelo
- Moozie U Hlantswa Mavoko

Moozie U Lava Swiendlo Swa Musa

A ku ri ni homu leyi vuriwaka Moozie, .

Loyi a a ri ni musa ni ku nandziha;

A a ta lava xiendlo xa musa

Hambi ku ri ehansi ka xitarata lexi nga ni vanhu vo tala!

Siku rin'wana loko a ri endleleni U

kume xifuwo xa le ndlwini lexi

vavisekeke; Kambe u tlhele a vona mufana

lontsongo, Loyi a a vitana dokodela wa swiharhi.

Moozie u vone xiendlo lexi lexinene, A

ehleketa leswaku xiendlo lexi i xa musa, U

langutile mufana lontsongo, A n'wi

tsundzuka emiehleketweni ya yena.

Moozie u ye emahlweni na riendzo ra yena,

Hi le ka tinyoxi leti tlhavaka; Ku kondza

a kuma xiendlo xa musa, Laha nhwanyana a ri karhi

a hlayisa mirhi, Moozie u xiye xiendlo lexi, Naswona a

enerisekile no tsaka, U xiye

nhwanyana loyi a ya emahlweni, Hi miehleketo

ya yena yi ntshunxekile.

Moozie u susumetele exikarhi ka byanyi lebyi
hlanganisiweke, A navela ku tlakusiwa hi
xibalesa, Kambe hi ku hatlisa u
kume ximutana, Laha mufana a a sirhelela munghana eka muxanisi.

Moozie u vone xiendlo
lexi, Naswona a tsakile swinene
na yena, U endlile noti ya mufana,
A ya emahlweni a ya kun'wana leyintshwa.

Moozie u sechile a secha, Naswona
hi ku hatlisa a kuma xiendlo,
Laha nhwanyana a ri karhi a tiblyela swilo leswinene,
Lexi endleke nkucetelo lowunene.

Moozie a tsakile swinene hi ku vona, Naswona
na yena a tsakile, U endle
xitsundzuxo xa nhwanyana loyi,
A rhurha laha nhwanyana loyi a a hlayele kona.

Moozie a tsakile swinene, A
ya emahlweni a lava xiendlo lexi a xi ri xintshwa, Wa ha
lava ku fikela namuntlha, Xana a nga
kuma xiendlo eka wena?

Malunghana na vatumbuluxi va mintirho yo hlayanyana ya Children's Kindness Network:

Shweta Bala ari na khume ra malembe hi 2020 loko a tsala mintirho leyi naswona ari xichudeni xa giredi ya vuntlhanu exikolweni xa inthanete - Laurel Springs School.

Sahana Bala, sesi wa Shweta, u kombisile swifaniso swa switori na tiphositara loko ari na 15 wa malembe naswona ari xichudeni xa giredi ya 9 exikolweni xale henhla xa Lynbrook e San Jose, California.

Mintirho ya vona ya musa eka Moozie na Children's Kindness Network hi leyi:

Switori:

- Mia na Moozie
- Vutlhari bya Moozie bya Musa
- Marito Ya Moozie Lamanene
- Moozie na Xirhendzevutani

Xitlhokovetselo:

- Moozie U Lava Swiendlo Swa Musa

Swivutiso: .

- Moozie Ku lavisisa marito
- Pfluxeta marito

Tiphositara (ti endliwile ka ha ri na nkarhi hi nkarhi wa ntungu wa Covid):

- Moozie U Ri Ambala Xisirhelelo
- Moozie U Hlantswa Mavoko

Moozie's Xiendlakalo xa Musa

Hi Jane Morton

Ku pfuniwa hi Murimi Ted & Moozie

Swifaniso swi endlwi hi Jane Royse

[tluka 2] .

Big Moozie homu yi na musa hilaha yi nga kotaka hakona.

A ku na xivumbiwa xin'wana lexi nga ni musa ku n'wi tlula.

[tluka 3] .

U yime a ri karhi a rhurhumela hi vukheta hi ncila wakwe, loko a ri karhi a

languta swinyenyana swinharhu swa tidada swi ri karhi swi tlanga ekusuhi ni ndlela.

[tluka 4] .

U twe nchumu lowu taka kutani a n'wi tlhava tindleve.

[tluka 5] .

Sweswi i yini mpfumawulo lowu wa xigubu lowu a wu twaka?

[tluka 6] .

Ku ba ka swikunwana swa tihomu. Ntlhambi wu le ku fambeni.

[tluka 7] .

Yi kongoma ndlela ya yena kuya enkoveni lowu nga ehansi.

[tluka 8] .

Tihomu ti nun'hwetela mati naswona ti teka rivilo ra tona.

[tluka 9] .

Trot leyi fambaka hi rivilo hi ku hatlisa yi hundzuka stampede.

[tluka 10] .

Loko Moozie a nga swi koti ku endla leswaku ntlhambi hinkwawo wu

hundzuriwa, va ta kandziyela swinyenyana swa tidada kunene ehansi.

[tluka 12] .

U ringeta ku duvula swinyenyana swa tidada swi tthelela endleleni,

kambe swa ha ya emahlweni swi tlanga hi ku tlanga.

[tluka 13] .

U ringeta ku tshinela ekusuhi leswaku a ta tumbela lavanharhu.

A va nge sirhelelekanga. Va nga tsakela ku tsutsuma va ntshunxekile.

[tluka 14] .

"A ku na munhu un'wana, kutani hinkwaswo swi le ka mina.

Ndzi fanele ndzi hundzula ntlhambi. Ndzi ta swi endla," ku vula yena.

Ntlhambi lowu tshinelaka wu ri karhi wu rhurhumela ritshuri.

"Ndzi nga hundzula ntlhambi. Ina, ndzi ta swi endla. Ndzi fanele ndzi fanele."

[tluka 16] .

U ngenisa moya wo karhi naswona a ha ngenisa moya lowu engetelekeke naswona ku nga ri khale

Moozie lonkulu u pfimba ku fana na baluni ya moya wo hisa.

[tluka 18] .

Nakona ntsena loko swi vonaka onge Moozie a nga ha pfurha, mpfumawulo

wutsongo wu n'wi balekela, naswona mpfumawulo wa uuummm eku sunguleni.

U koka moya lowu a wu hlayiseke endzeni-ndzeni, ku rhumela Mooooo leyi nga ta
fika eka ku avana.

Mooooooo wa yena wu hlangeleta matimba loko wu ri karhi wu rthurumela wu suka exitsungeni.

U rthurumela hi matimba swinene nthambi wu yima wu yima. Mmmmmmmooooooo

[tluka 20] .

Ku twala lokukulu ku fana ni ku dzindza ka tilo ku tata tihomu hi ku chava.

Nthambi wu rhendzeleka, homu yin'wana na yin'wana na ximanga.

[tluka 22] .

Ti hambukela ematini hi ndlela leyintshwa, kasi swinyenyana swinharhu

leswitsongo swa tidada swi ya emahlweni ni ku hlamba ka swona.

[tluka 24] .

Manana duck u quack, "Ndza khensa ku ponisa crew ya mina.

A ku na xivumbiwa xin'wana lexi nga ni musa ku tlula wena."

"Ndzi homu yin'we ntsena. Hinkwaswo a swi titshege hi mina.

Ndzi hundzule nthambi hakunene, naswona wa amukelekile," ku vula yena.

Vuthari bya Moozie

Buku Yo Hlawula Mihlovo Leyi Nga Ni Rungula Ra Musa

Hi Sara Beck

Swifaniso swi endlwe hi Katie Olsen

[Tluka 2] .

Khale ka khaleni

endlwini yo fana na ya wena a ku tshama

xinhwanyetana xa xivindzi lexi nga

ni mahlo ya buraweni ni swirhendzevutana.

[Tluka 3] .

A a nga ri na xivindzi minkarhi hinkwayo – .

ntsena xikandza exikarhi ka ntshungu na

munghana wa masalamusi loyi a

vuriwaka Moozie the Cow.

[Tluka 4] .

Sweswi Moozie a a ri plush, .

ntsena homu leyitsongo leyi pfanganisiweke

hi xirhundzu xa swivumbeko swa mbilu

ya misisi ya le xikandza xa yena.

[Tluka 5] .

Kambe nkarhi wun'wana ni wun'wana loko

nhwanyana loyi a nga tiyiseki kumbe a chava

a hlevetela Moozie nivusiku loko a ri karhi a

ettlela.

[Tluka 6] .

Sweswi vusiku byin'wana nhwanyana

loyi a a ri ni swo tala emianakanyweni yakwe

leswaku a nga swi koti ku tshika ku vulavula hi

matimba hilaha a ringeteke hakona.

[Tluka 7] .

Nakona Moozie u lo yingisela ntsena eku

sunguleni loko a ri karhi a rila

leswaku vana va le xikolweni xa yena a va ri

ni tihanyi naswona a va nga ri na musa.

[Tluka 8] .

U te: "Va ni tihanyi, .

"naswona ndza swi tiva leswaku swi hoxile

kambe a ndzi si tshama ndzi teka tlhelo – .

Ndzi famba ntsena."

"Ku na mufana un'we," ku vula nhwanyana loyi, .

“naswona vito ra yena i Finn.

U hambanile nyana – .

a nga ngheni eka swona.”

[Tluka 9] .

“Ndzi ehleketa leswaku u vonaka a ri

kahle naswona ndzi nga tsakela ku va vanghana, .

kambe ku vuriwa yini loko vana lavan'wana

va ndzi hlekula ku fana na yena?”

[Tluka 10] .

“Oho Moozie,” ku vula yena, .

“loko ntsena a wu swi tiva

leswaku ndzi navela ku fikela kwihi

A ndzi swi tiva kahle leswi ndzi faneleke ndzi swi endla.”

[Tluka 11] .

Kutani hi xitshuketa Hi ku copeta ka

tihlo Moozie a sungula ku voninga

ku fana na ximanga xa ndzilo.

[Tluka 12] .

Hi ku rhurhumela loku nga ni

vuxiyaxiya ni ku hatima ka ku vonakala, .

Moozie a yime kwalahaya a vonaka

kahle!

Ku leha ku fana ni muendli wa swiambalo, .

ku anama ku fana ni mubedo

leyi nga ni xirhundzu lexi nga ni xivumbeko xa mbilu

ya misisi enhlokweni ya yena.

[Tluka 13] .

“Munghana wa mina,” Moozie u moo-ed.

“U ndzi kombele mpfuno

ku dyondza ndlela yo va ni musa

eka Finn na wena n'wini.”

[Tluka 14] .

“Naswona ndzi dyondze tindlela ti nga ri tingani

evuton'wini bya mina tanihi homu, .

kambe ndzi ta ku byela ntiyiso – .

se wa swi tiva leswaku njhani.”

[Tluka 15] .

“Loko misava yi nga ri na musa

naswona a wu swi tivi leswaku u ta endla yini, .
ehleketa hi ndlela leyi u lavaka ha yona
misava hinkwayo yi ku tshungula.”

[Tluka 16] .

“I nawu wo olova lowu
olovaka ku wu kambela.
Yingisa ntsena mbilu ya wena – .
u ta kuma leswaku hi swona swi tivaka ku antswa.”

Mihloti ya xinhwanyetana lexi
a xi omile exifuveni xa xona
loko a ri karhi a languta Moozie a vula hi
ku n'wayitela, .

[Tluka 17] .

“Xana hakunene swa olova ku
fana ni sweswo eku heteleleni?
Swi tiyisile leswaku swi ta va swinene
ku va ni munghana lontshwa.”

[Tluka 18] .

“Wa tiva, ndzi tshame ndzi ehleketa
Ndzi nga ha vutisa Finn
loko a tsakela ku tshama na mina hi nkarhi
wa swakudya swa ninhlikanhi nkarhi na nkarhi.”

[Tluka 19] .

Nakona Moozie a moo-mooed naswona
mahlo ya yena ya hatima hi ku vonakala
Loko a ri karhi a hleka a ku
“wa tiva, ndzi ehleketa leswaku a nga ha va!”

[Tluka 20] .

Nhwanyana loyi u veke mavoko
ya yena eka nhamu yo olova ya Moozie
kutani a hlevetela, “ndza khensa ku va
munghana wa mina.”

[Tluka 21] .

“Oho n'wana,” Moozie u moo-ed, .
“wolowo i ntirho wa mina, phela – .
ku va laha loko u ndzi lava, .
ku ta loko u vitana.”

[Tluka 22] .

“Ntsena pfumelela mbilu ya wena yi yimbelela

kutani ndzi ta va ndzi ri laha, .

so goodbye sweswi..."

Naswona Moozie u nyamarile!

[Tluka 23] .

Nhwanyana loyi u sale a khome homu

leyitsongo leyi a yi onhakile

hi xirhundzu xa misisi lexi nga ni xivumbeko xa

mbilu exifuveni xakwe.

[Tluka 24] .

Naswona a n'wayitela loko a ri karhi a ti pfumelela

drift u ya emubedweni, .

ku lorha masalamusi ni ku

endla vanghana lavantshwa.



Vuthari bya Moozie bya Musa

Vana Musa

Hi Shweta Bala

Swifaniso swi endliwe hi Sahana Bala



“Tag, hi wena!” ku huwelela Max loko a ri karhi a tsutsuma a tsemakanya nsimu ya xikolo hi nkarhi wa ku wisa. A ku ri siku ro tsakisa ni ra dyambu, ku ri ni swilo swo tala swo tlanga ha swona hi madyambu man’we.

Max a ri karhi a tsutsuma a ri karhi a tlanga tag loko hi xitshuketa, a vona a xinhwanyetana xi khunguvanyeka xi wela ehansi. Tibuku hinkwato leti a ti khomile ti hangalakile ehansi. Tibuku ti sungule ku tsakama hikwalaho ka mberha ya nimixo leyi a yi ri ehansi. Ematshan’wini yo n’wi pfuna ku pfuka ku fana na munhu wa musa, Max u sungule ku n’wi hleka a n’wi hlekula hi ndlela leyi a a ri xiphukuphuku ha yona. Nhwanyana loyi u sungule ku rila kutani a famba. Endzhaku ka awara, Max u vitaniwile ehofisini ya nhloko ya xikolo.



Loko Max a fika, Nhloko ya Xikolo Huggins u n'wi endle a hlamusela xiyimo lexi. Loko a heta, a n'wi vutisa a ku, "Ha yini u n'wi hlekile ematshan'weni yo n'wi pfuna?"


Max u hlamurile a ku, "A a hlekisa swinene loko a khunguvanyeka ehenhla ka maribye."

"A wu fanelanga u endla sweswo Max. Loko a wu ri eka xiyimo xa yena, a wu ta va u vavisekile swinene, na wena. U fanele u kombisa musa eka van'wana. Loko u nga si famba, hi leyi buku leyi ndzi ringanyetaka leswaku u yi hlaya. U nga ha famba sweswi."


Hi ku hlundzuka, Max u humile ehofisini kutani a kongoma endzhaku etlilasini.



Endzhakunyana nimadyambu wolawo, loko Max a heta ntirho wa yena wa xikolo, a a ri karhi a tikahtela ku endla xiboho xa loko a ta hlaya buku leyi nhloko ya xikolo a yi nyikeke yona. Ndzi ehleketa leswaku ndzi ta hlaya buku leyi, tanihi leswi ndzi nga riki na swin'wana swo swi heta. Max a ehleketa. U pfule buku kutani a sungula ku hlaya. Mhaka yi sungule hi ndlela leyi:




Khale ka khaleni, eMfun'weni wa Musa, a ku tshama hosana, leyi
vuriwaka Prince Liam, leyi a yi ehleketa leswaku yi antswa ku tlula vanhu hinkwavo.
Khale a a nga ri na musa swinene naswona a a sola vaaki va le mugangeni. Siku na
siku, a a tibuma hi xigodlho, na ndlela leyi a ri na swilo swo tala swa vulovolovo.
Kutani, a a sungula ku hlekula vanhu hi ndlela leyi makete a wu thyakile ha yona.
Vanhu vo tala a va nga swi tsakeli mahanyelo lawa ya yena.



Loko a twa hi ta mahanyelo ya hosi, homu ya musa leyi thyiweke vito
Moozie u endle xiboho xo n'wi pfuna ku huma.

Loko Moozie a fika kwalaho, u te, "Xewani Hosana ya Mfumo wa Musa! Vaaki va le mugangeni
wa wena va khunguvanyekile hi marito ya wena. A hi fambeni emugangeni tanihi vaaki va le mugangeni."
Endzhaku ko khorwisa, hosinkulu yi pfumerile kutani va sungula ku famba-famba emugangeni
va tifiha tanihi vafambi. Muaki wo sungula loyi va hlanganeke na yena a ku ri Isabella.




Moozie u sungurile mbulavurisano, "Mawaku siku ro saseka swonghasi emfun'weni. Xana a wu pfumelani na swona? Xana mfumo lowu wu njhani? Hi ehleketa ku tshama laha."

Isabella u hlamurile a ku, "Ndzi tsakela ku famba eswitarateni hi siku leri nga ni dyambu eMfun'weni wa Musa. Mfumo lowu i ndhawu yo hlamarisa. Munhu loyi ndzi nga n'wi tsakeriki laha i hosinkulu. Sweswinyana, ndzi hlangane na yena kutani ndzi n'wi xeweta hi ku hiseka. U vitane swiambalo swa mina swi rhurhumerile naswona swi thyakile. That mean comment yi ndzi vavisile swinene. Swi twisa ku vava leswaku a nga swi koti ku languta ehandle ka swiambalo swa mina ni ku languteka ka mina. Tanihi hosana a ndzi ehleketa leswaku yi ta tiva swo tala."




Endzhaku ko n'wi amukela va fambe va ya eka muaki un'wana wa le mugangeni, James, . naswona u sungule bulo ro olova hi vutomi bya le mfun'weni.

James u hlamule Moozie, "Ndzi wu tsakela ximutana handle ka hosinkulu. Ndzi twe ku vava hi leswi a ndzi byeleke swona. Vhiki leri nga hundza, loko ndzi tshoveka nenge, u ndzi vitanile mbyana leyi hop. Swi ndzi vava ku vona leswaku hosi ya hina vini yi vitana vanhu swilo swo biha. Swi twisa ku vava ku va a nga swi koti ku twela van'wana vusiwana ku vava. Tanihi hosinkulu a ndzi ehleketa leswaku u ta tiva ku antswa. Sweswi loko u ta ndzi rivalela, ndzi fanele ndzi famba."



Kutani, hosinkulu na Moozie va ye emahlweni na ku famba ka vona kutani va hlangana na Abigail.

Abigayele u te, “Un’wana ni un’wana u sasekile handle ka hosi. Hi yena hakunene ku vula van’wana naswona a nga si tshama a va ni musa. Loko ndzi vula leswaku ndzi n’wi tirhela ekhixini ra le xigodlhweni naswona ndzi n’wi tirhela siku na siku, u ndzi byele leswaku a nga si tshama a swi xiya leswaku ndzi tirha exigodlhweni naswona u ndzi byele leswaku ndzi endleriwe ku va nandza. Swa twisa ku vava leswi a langutelaka vanhu ehansi hi ku ya hi ntirho lowu va wu endlaka naswona a nga swi koti ku tlangela ntirho wo tika.”



Hi nkarhi wolowo, hosi leyi a yi twile leswi eneleke kutani yi kombela ku tlhelela exivandleni xa vuhosi. Loko a vuya, hosinkulu yi te, "Sorry Moozie. A ndzi nga fanelanga ndzi va ni tihanyi swonghasi eka vaaki hinkwavo va le mugangeni. Loko a ndzi ri eka xiyimo xa vona, na mina a ndzi ta va ndzi titwe ndzi hlundzukile swinene. A swi lulamanga ku vitana vanhu swilo swo biha. Sweswo a hi xichavo. Xana u nga ndzi rivalela?"


Moozie u n'wi rivalerile naswona u n'wi dyondzise ku tshama a ri ni musa eka van'wana.



Hi siku leri landzelaka, hosana yi kombele ku rivaleriwa eka vaakelani hinkwavo, .
naswona u va byele leswaku u dyondze dyondzo yakwe yo va ni musa ni musa eka vanhu.

Vaaki va le mugangeni a va swi tiva leswaku u dyondze dyondzo ya yena naswona va amukele
xikombelo xa yena xa ndzivalelo. Un'wana ni un'wana eMfun'weni wa Musa a a hanya hi
ntsako. Makumu.

Max a ri emiehleketweni leyi dzikeke swa xinkarhana.




Exikolweni, Max u vone xinhwanyetana lexi xi tshame ebencheni xi ri xoxe.

U thandlukele eka yena kutani a ku, "Ndzi tisorile hikwalaho ka leswi ndzi swi endleke. A ndzi endlanga tano tiva ndzi vavisa vanhu swinene. Ndza tshemba leswaku u nga ndzi rivalela."

Xinhwanyetana xi hlamurile xi ku, "Ndza tsaka leswi wa swi twisisa. Swi teka a munhu lonkulu ku kombela ku rivaleriwa. Vito ra mina ndzi Amy hi ndlela leyi."

"Swa tsakisa ku hlangana na wena Amy. Hi mina Max. Xana mi lava ku tlanga swin'we nkarhi wun'wana?" Amy u hlekile hi ku hleka. "Tiyisisa. Sweswo swi ta va swinene. Bye, Max!"

"Bye, Amy!"



Ku sukela siku rero, Max a a tshama a ri karhi a tsundzuka xitori lexi naswona a a tiyiseka leswaku u ta tshama a ri ni musa eka van'wana. A a pfuna van'wana loko va swi lava, naswona a nga ha tlhelanga a hlekula munhu un'wana. Un'wana ni un'wana a a tsakile leswi a tshikeke ku xanisa. N'hwetl yoleyo exikolweni, u hlawuriwile eka "Kindness Award".

*****KU HETELELA*****

Malunghana ni vatumbuluxi va Moozie's Magic of Kindness:

Shweta Bala a ri na khume ra malembe hi vukhale hi 2020 loko a tsala "Moozie's Magic of Kindness" naswona a ri xichudeni xa giredi ya vuntlhanu exikolweni xa le ka inthanete - Xikolo xa Laurel Springs.

Sahana Bala, sesi wa Shweta, u kombisile xitori lexi loko a ri na malembe ya 15 naswona a ri xichudeni xa giredi ya vu-9 exikolweni xa le henhla xa Lynbrook eSan Jose, California.

Mintirho ya vona ya musa eka Moozie na Children's Kindness Network hi leyi:

Switori:

- Mia na Moozie
- Vutlhari bya Moozie bya Musa
- Moozie na Xirhendzevutani

Xithhokovetselo:

- Xithhokovetselo xa Moozie

Swivutiso: .

- Moozie Ku lavisisa marito
- Pfluxeta marito

Tiphositara (ti endlwile ka ha ri na nkarhi hi nkarhi wa ntungu wa Covid):

- Moozie U Ri Ambala Xisirhelelo
- Moozie U Hlantswa Mavoko

Vuhungasi bya Okhestra ya Moozie®

Ku Kuma Musa Hi Riendzo Ra Vuyimbeleri

Hi Tom Easton (a pfuniwa hi Farmer Ted na Moozie®)

Swifaniso swi endlwi hi Katie Olsen

[tluka 3] .

Sweswi a hi tweni xitori xa ndlela leyi Tiny Tinny Triangle a joyineke okhestra ya Moozie BIG!

[tluka 4] .

Sweswi un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku Moozie Homu u na musa hilaha a nga kotaka hakona. A ku na xivumbiwa xin'wana lexi nga ni musa ku n'wi tlula.

Moozie u yime hi ku olova a ri karhi a rhurhumela hi ncila wa yena, loko xichayachayana lexintshwa xa okhestra xi nghena enyangweni wa xivala.

[tluka 5] .

Nakona Moozie u ri, "Hi, xifanyetana. Hi wena mani vito ra wena?"

"Vito ra mina i Tiny Tinny Triangle, kambe un'wana na un'wana u ndzi vitana TT," ku vula TT eka Moozie.

[tluka 6] .

"Ha yini u ri laha?" ku vutisa Moozie.

TT u ri, "Ndzi laha ku ta joyina okhestra ya BIG, kambe ndza chava."

"Ha yini u chava?" ku vutisa Moozie.

TT u ri, "Hikuvu ndza ha ri ntsongo; yitsongo ku tlula swichayachayana leswin'wana hinkwaswo. Ndzi lontshwa. A ndzi tivi na xin'we xa swichayachayana leswin'wana. Naswona a ndzi wu tivi mpfumawulo lowu ndzi nga ta wu endla loko ndzi tlanga vuyimbeleri!"

Moozie u ri, "Kambe, munghana wa mina lontsongo lontshwa, ndzi tiva swichayachayana hinkwaswo naswona ndzi ta ku tivisa eka swona.

Hi ta tsakela ku ku pfuna ku kuma mpfumawulo wa wena. A hi yeni eka xiyenge xa tintambhu!"

[tluka 7] .

Loko Moozie a kombetela eka cello u byela TT leswaku Charley Cello i un'wana wa swirho swa khale swinene swa okhestra.

TT a nga yimanga ku twa leswaku Moozie u fanele ku vula yini swin'wana, u lo tsutsumela eka cello a ku, "I'm Tinny Triangle. Xana u nga ndzi pfuna ku kuma mpfumawulo wa mina?"

[tluka 8] .

"Ndzi tshike ndzi ri ndzexe. Ndzi ri karhi ndzi titoloveta. Ndzi wa nkoka ngopfu naswona ndzi khomekile ku pfuna lava fanaka na n'wina. Famba u ya vona yin'wana ya tivhiyolini letitsongo; ti ni tintambhu to koma naswona ti tsakela swilo leswitsongo. Kumbexana va nga ku tsakela hambi ku ri ku ku tsakela," ku rhurhumela Charley Cello.

[tluka 9] .

TT u tlhelela endzhaku eka Moozie kutani a ku, "A a nga ri kahle ngopfu."

Moozie u ri: "TT, a hi swichayachayana hinkwaswo swa tintambhu leswi fanaka ni Charley Cello.

[tluka 10] .

Hi xitshuketa Baxter Bass u huwelela, "Hey man, u nga vileli – be cool! Hinkwerhu a hi fani na yena dude yoloye! Hinkwerhu ha hanyisana! Phela, hakatsongo-tsongo laha Bassland hinkwerhu ha hanyisana!"

[tluka 11] .

Naswona Viola Viola wa engetela, "TT, ndzi kombela u nga avanyisi swichayachayana hinkwaswo swa tintambhu hi lexi u nga ta sungula ku hlangana na xona. Hambiswiritano, Charley u vule leswaku u fanele u vulavula ni tivhiyolini. Va tlanga ehenhla ni hi ku hatlisa naswona i ntlawa lowunene ni lowu nga ni xinghana."

[tluka 12] .

Kutani Moozie na TT va kongoma ethelo ku ya hlangana na Loretta Violin, kutani Moozie a ku, "Hello, Loretta. Loyi i munghana wa mina lontshwa naswona lowu i ku titoloveta ka yena ko sungula, kambe a nga wu kumi mpfumawulo wa yena."

"A wu na mpfumawulo? Hikwalaho ka yini ndzi tsundzuka loko ndzi nga ri na mpfumawulo. Kambe endzhaku ka sweswo ndzi kume xihundla xa mpfumawulo wa mina," ku vula Loretta Violin.

TT wa vutisa, "Xihundla xa mpfumawulo wa wena?"

"Ina, eka mina xihundla a ku ri vurha bya mina. Laha, u swi ringeta; vurha byi endla leswaku vuyimbeleri byi tlula byi huma endzeni ka wena!"

[tluka 13] .

Kutani TT u teka vurha a sungula ku byi fambisa ethelo ra yena ra xinene, kambe ku nga ri na mpfumawulo. TT u tlherisela vurha eka Loretta kutani a ku, "Ndza khensa, Manana Violin. A ndzi ehleketa leswaku vurha hi byona xihundla xa mpfumawulo wa mina."

"TT, u nga vileli. U ta kuma mpfumawulo wa wena. Naswona wa swi tiva yini? Mina na wena hi vanghana sweswi. Hi ku hatlisa loko u kuma mpfumawulo wa wena, u nga vuya u ta tlanga na hina nkarhi wihi na wihi. Moozie, hikokwalaho ka yini u nga teki TT u ya eka mimoya ya tihunyi; Ndza tiyiseka leswaku va ta tsaka swinene ku ku pfuna."

[tluka 14] .

Loko va ri karhi va hundzuluka va famba, Moozie u byela TT, "Xana u titwa u antswa sweswi?"

"Ina, ndza swi endla. Loretta na vanghana va yena a va ri kahle naswona va ri na musa eka mina, hambi ku ri bass leyikulu a yi ri kahle. Ndzi swi tsakerile hinkwaswo," ku vula TT.

[tluka 15] .

Moozie u kombetela eka clarinet yo sungula ya xitulu, a kombisa TT leswaku a ya titivisa. Nakona TT u ri, "Ndzi rivalele, Madam. Vito ra mina ndzi Tiny Tiny Triangle. Ndzi lava mpfumawulo wa mina. Xana u nga ndzi pfuna?"

[tluka 16] .

Reeda Clarinet u ri, "U na xivundza xo karhi! U munhu wa triangle. U wela endzhaku ka okhestra.

Xana wa swi tiva leswaku ha yini va veka ti- triangle endzhaku ka okhestra? Hikuva a wu wa nkoka! Ndzi tshike ndzi ri ndzexe. Famba u nghena endhawini ya wena; eka layini ya le ndzhaku!"

[tluka 17] .

Hi ku titwa a ariwile, TT u tlhelele endzhaku a kongoma eka Moozie, kutani Moozie a ku, "Tana, munghana lontsongo. Ndzi lava leswaku u hlangana na vanhu vanharhu va mimoya ya tihunyi: Billie Jo Piccolo, Olivia Oboe na Hobson Bassoon. Ndzi ehleketa leswaku va nga ha ku pfuna ku kuma mpfumawulo wa wena."

[tluka 18] .

Swin'we va famba va ya, kutani Moozie aku, "Loyi i munghana wa mina, TT. I muntshwa eka okhestra naswona u fanele a kuma mpfumawulo wa yena."

Billie Jo Piccolo u hatlisa a rhurhumela, "Hey, xifanyetana! Swi ndzi tekele ntsena 10 wa tisekoni ku kuma mpfumawulo wa mina. Xana u ehleketa leswaku u nga hlula rhekhodo yoleyo?"

[tluka 19] .

Olivia Oboe hi ku rhula u ri, "U nga vileli hi Billie Jo, TT. Se u lava mpfumawulo wa wena? Phela, un'wana ni un'wana wa hina u ni mpfumawulo wa yena endzeni-ndzeni ka hina. Tinhlanga i xihundla eka vunyingi bya hina eka xiyenge lexi. Laha, TT, ringeta nhlanga ya mina.

Kumbexana lexi hi xona xihundla xa mpfumawulo wa wena."

Naswona Hobson Bassoon wa engetela, "Ina, sweswo swa ndzi tirhela minkarhi hinkwayo! Tinhlanga ti endla leswaku misava hinkwayo yi rhurhumela ni ku hanya. Yana emahlweni u ringeta- swa olova! Yi nyike xitombo!"

[tluka 20] .

TT u teka nhlanga, a yi ngenisa enon'wini a pfurha. (Mimpfumawulo yo pfurha) Kambe, a ku na mpfumawulo. Kutani TT u nyika reed back to Manana Oboe kutani a ku, "Ndza khensa, Manana Oboe, u na musa swinene. Nhlanga a hi yona xihundla.

Rihlanga ri tirha kahle eka wena, kambe a ri ndzi tirhi ntsena."

"U ta kuma mpfumawulo wa wena, ndza swi tiva leswaku u ta wu kuma. Hi lowu mianakanyo. U endliwe hi nsimbi! Ha yini wena na Moozie mi nga ringeti xiyenge xa koporo? Va le kusuhi na hina!"

[tluka 21] .

Loko TT a ri karhi a famba a languta timhondzo to vangama, timhahamhala ni ti- trombone, .

[tluka 22] .

Hi xihoxo u tlumbane ni xichayachayana lexikulu swinene. TT a a hlangana na muxanisi wa okhestra, Max Tuba.

Max Tuba a rhurhumela, "Languta laha u yaka kona, wena pip squeak leyintsongo! Huma lahawani ndzi nga si pfurha ya huma laha!"

[tluka 23] .

Nakona Moozie u ri, "Max Tuba, sweswo a swi nga ri musa. A a nga vuli ku vavisa; a ku ri mhangu. Leri i siku ra yena ro sungula, naswona u lava mpfumawulo wa yena."

Loko nhlonge ya Max Tuba yo vangama ya koporo yi hundzuka yo tshwuka hi tingana, u rhurhumerile a tlhela a rhurhumela a tlhela a basisa nkolo a ku, "Ahhh, sorry about that. A ndzi nga ehleketi hi munhu un'wana handle ka mina. Heyi! Kumbexana trombone yoleyo yo rhetela, leyi rhetaka yi nga ku pfuna ku kuma mpfumawulo wa wena."

[tluka 24] .

Kahle kahle hi ku tsundzuka leswaku Moozie u ri ku tshama u ri na musa, TT u yimile a kongoma a ku eka Max Tuba, .

"Ndza khensa xiringanyeto lexi, Nkulukumba Tuba. U nkulu swinene naswona u vangama. Ndzi ta ya vona trombone ndzi n'wi vutisa loko a nga ndzi pfuna ku kuma mpfumawulo wa mina."

Gruff Max Tuba u olovile kutani a ku, "Ntsako wa mina. Nkateko kahle, n'wana, naswona u amukelekile eka okhestra."

[tluka 25] .

Moozie u vutisa TT, "Xana u swi xiyile ndlela leyi musa wa wena wu pfuneke ha yona ku cinca rito ra Max?"

[tluka 26] .

Hi nkarhi wolowo ntsena Ramon Trombone u ri, "Hey compadre, rhelela ehenhla lahawani. Hi mina Ramon. Xiyenge hinkwaxo xa koporo a xi na nyama ya homu na wena."

Kutani Ava Horn u ri, "U lava mpfumawulo wa wena? Xihundla xa mpfumawulo wa hina i moya wo tala ni nomu. Yingisela..."

[tluka 27] .

"Ndzi Donald Trumpet, ndzi tiva swo tala hi xin'wana ni xin'wana! Ramon, nyika TT nomu wa wena! Kumbexana i xihundla xa mpfumawulo wa yena. Leswi u faneleke u swi endla i ku rhurhumela milomu ya wena ivi u pfurha hi matimba swinene."

[tluka 28] .

So TT u teka mouthpiece a pfurha a tlhela a pfurha a tlhela a pfurha. Kambe a ku na mpfumawulo. Hi ku khunguvanyeka, TT u ttherisela xirho xa nomu eka Ramon Trombone kutani a ku, "Ndza khensa, Ramon, kambe xisirhelelo xa nomu a xi ndzi tirhi. Swi tirha swinene eka wena na vanghana va wena va koporo lava hatimaka. Hinkwenu mi twala kahle swinene! Swi ndzi endla ndzi tinyungubyisa hi ku vangama ni ku va eka okhestra leyi."

[tluka 29] .

Loko va ri karhi va famba Moozie u byela TT, "Ndza tinyungubyisa swinene hi wena hi ku ringeta hi matimba swinene hi nomu, na ku va u ri na musa eka Ramon na swichayachayana hinkwaswo swa koporo. Musa wa wena wu endla leswaku van'wana va titwa va tsakile."

TT u ri: "Ku va ni musa swi endla leswaku na mina ndzi titwa kahle." Hambileswi TT a titwaka kahle hi musa wa yena eka swichayachayana leswin'wana, wa ha vilerisiwa hi ku kuma mpfumawulo wa yena.

[tluka 30] .

U ri, "Moozie, hi tshame hi ya eka tintambhu. Hi tshame hi ya eka mimoya ya tihunyi. Hi tshame hi ya eka xiyenge xa koporo."

[tluka 31] .

"Hi nga wu lava kwihi kun'wana mpfumawulo wa mina?"

[tluka 32] .

"Ah ha, ku na ndhawu yin'we leyi hi nga si tshamaka hi ya eka yona. Ha yini ndzi nga ehleketi hi leswi khale? Hi laha va hlayisaka bele ya mina ya homu. A hi yeni eka xiyenge xa swichayachayana."

[tluka 33] .

Kutani va twa Jack Timpani a huwelela a ku, "TT Triangle, khandziya endzhaku lahawani man. Mi amukeriwile eka layini ya le ndzhaku laha vunyingi bya hina hi kumaka ku yima hi famba-famba loko hi ri karhi hi endla vuyimbeleri. Ndzi swi twile hi wena. Rito hi leswaku u xichayachayana lexintshwa xa percussion lexi lavaka mpfumawulo wa wena. U fikile endhawini leyinene; Percussion YI vulavuriwa laha. Yingisani vanghana va mina. Ndzi na miehleketo, why u nga roll on over u ya vona munghana wa mina lonkulu, Cadence. Hey, Cadence, ku vula ntiyiso! Ndzi lava leswaku u hlangana na triangle leyintshwa yo hisa. I moya wa musa, naswona wu rhwale titalenta; n'wi pfune ku tshukatshuka a teka goza!"

[tluka 34] .

Moozie na TT va ya kwalahaya ku ya hlangana na Cadence Snare-Drum, wa ndyangu wa ndhuma wa Drum. Cadence u va amukela hi ku ku, "Hello, TT, hi mina Cadence. Ndzi tlangile eka ti bendhe letikulu, ti bendhe letintsongo, ti marching bands na ti rock bands. Yingisela ncino wa mina ni vanghana va mina."

Hi ku hlamarisiwa hi mimpfumawulo hinkwayo ya Cadence na vanghana va yena, TT u ri, "WOW!"

Cadence snare drum yi ri, "Ina, TT, naswona xana wa swi tiva leswaku mimpfumawulo yoleyo yo tala yi endlwa hi 'cool one noters' ku fana na wena?"

Kutani Cadence u kombetela eka xibakele lexitsongo lexi etleleke ekusuhi kutani a ku, "Check check it out TT; swi nga ha va xihundla xa mpfumawulo wa wena."

[tluka 35] .

Loko a teka xibakele, TT u ri, "Ndzi xi kumile. Ndzi kume mpfumawulo wa mina!"

Moozie u mooood hi ntsako hikuva munghana wa yena a kume leswi a swi lava ... xihundla xa mpfumawulo wa yena. TT a nga ha chavi.

[tluka 36] .

Swiyenge swo hambana hambana swa okhestra swi vile swi khomekile hi ku titloveta swiphemu swa swona kambe a hi voneni leswaku ku humelela yini loko hi hlanganisa vanhu hinkwavo!

[tluka 37] .

Moozie u lava leswaku u tsundzuka, loko u ri na musa, u titwa kahle, munhu loyi u nga na musa eka yena u titwa kahle ... naswona un'wana na un'wana loyi a vonaka xiendlo xa wena xa musa na yena u titwa kahle.

Wa vona, ku va na musa swi hi pfuna hinkwerhu ku tlanga swin'we no endla vuyimbeleri byo saseka ... ku nga khathariseki leswaku hi nga ha hambana ku fikela kwih!